

# Ntsanyana e e latlhegileng

Buka e ke ya ga

---









Official Partner  
of Book Dash  
[bookdash.org](http://bookdash.org)



Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, BookSprint gathers creative professionals who volunteer to create new, Namibian storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit our Project page: [www.booksprintnamibia.org](http://www.booksprintnamibia.org)

*Ntsanyana e e latlhegileng*

*(The Lost Puppy)*

E kwadilwe ke Esther Malumbu

Ditshwantsho ka Belia Liebenberg

E tlhamilwe ke Belia Liebenberg

Mothusa-Motlhami: Silas M. Nangolo

E rulagantswe ke Nasri Siegf

Paakanyo e dirilwe ke Selma Sethibang

Thulaganyo ya kgatiso ke Lisa Borman

Ofisi ya bagatishi: Detlef Pfeifer

BookSprint Namibia ka thuso ya Goethe-Institut Namibia le Boemedi jwa Repaboliki ya kitlano ya Jeremane mo Namibia ka 12 Diphallane 2024.

ISBN: 978-99945-924-0-1

Typeset in Grandstander and Open Sans

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence**  
**(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).**

You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.



Belia Liebenberg | Esther Malumbo | Silas M. Nangolo






Ka letsatsi lengwe a boela gae go tswa  
sekolong...



**“Ke eng seo?”  
A ema ka kgakgamalo fa pele ga sekhi.**






**“Omang?  
Goreng o le nosi?  
Mme mmaago o kae?”  
go botsa Ndapandula.**







**“Go botoka o tsamaya le nna,”  
Go bua Ndapandula.**

**“Mma bona!  
A ga e ntle?  
Ke e fitlhetse mo tseleng  
go tla gae.”**


**“Oh, selonyana sa modimo!  
Go diragetseng ka wena?  
Ke eng o le leswe jaana?  
Gape o tshwanetse wa bo o  
tshwere ke tlala!”  
go bua Mma.**







**"Ke tla e bitsa Snowy,"  
go bua Ndapandula.**



**“A ke kgona go nna le Snowy?”  
go ikopela Ndapandula.**







**“O tla dira eng fa ele ya  
mongwe o sele?”  
go botsa Mma.**

**Ao tsaya gore Mmaagwe  
Snowy wa mmatla?"  
Ndapandula a botsa.**

**"Ke solofela jalo,"  
go bua Mma.  
"Ke tla tshwenyega fa  
o nyelela..."**





**“Go botoka ke e thusa  
go batla mmaa yone...  
kana mong wa yone,”  
go bua Ndapandula.**

**“Ke mogopolo o o siameng.  
A re tsamaye mmogo,”  
go bua Mma.**



**"Ga go ope," go bua  
Ndapandula.**

**"Ga go ope yo o batlang  
Snowy.**

**O bua nnete..."  
go araba mma.**

**“Tswee tswee Mma...  
a ke kgona go nna le Snowy?”**

**“Snowy e tla tlhokomelwa ke  
mang?” Mma a botsa.**

**“Ke tla tlhokomela Snowy,” go  
araba Ndapandula.**

**“Ee ke tla go thusa go  
tlhokomela Snowy,”  
go bua Mma.**







